

10-16/ Batlokwa (33-48) history.
 Batlôkwa 33-48.

7/19.

K32/19

16

Ditso tsa batho bantsho di tlhage tsa Batswana, Batswana ke mashula kwa ba tswang teng ba dule ele morafe de mongwe. Ge batswa Baipitsa bafudugi ge balemonageng. Bare le bitso la bona ke Bafurutse. Gio furutsa ke ~~re~~ gotsamaya motseleng ba ipitsa Bafurutse. Kgosi ea bona yo merafe e duleng kgene ke Kgosi Modisa. Kgosi e kgolo ea Batswana.

2. Ge batswa Masholong ba leba Bophirima, ba Tshelaganya letsatsi ba tsholetsa noka ea odi le madikwe ba ea gotsena kamakgabana a bi diwang Rathateng ba tsholetsa dinoka Baya Dithabeng di bidiwa Ramoriana, gatwe Nkagolwe morafe osabiliwa Barutse e rile ge batswa Momashulong. Ge bale monageng Baya Kolobe ya naga. Kgosi Madisa kgosi Madisa a re Rebina kolobe ga re tthwele re bina Khomalo-ntaba.

Morafe wa Kgosi Modisa. Kgosi Madisa a busa Modithabene tsa Ramoriana ge a busa ~~re~~ fwo Madibeng a noka ya Madikwe balwana le Manewe ba lwana ntwana monnaa Kgosi leina a bidiwa kgosana phofedi a itina kgosi a tswa ka Morafe ye a Bophirima tsatsi ge a tswa mogae a lattha a re ga ke tthole ke bina kolobe ke bina ~~Tshw~~ Tshwene ya Majwe a Ramoriana a tswa a tsamae a bina Tshwene.

Kgosi Madisa ge a busa Phofedi asena go kgaogana le Phofeoli merafe ya thuba kgosi.

3. Bangwe batswa ba re re bina kwena ya bo diba Ba ramoriana/ Bangwe ba re re bina kgabo ya maoka a noka ya Madikwe Bangwe bare re bina nkoe ya dithaba e ba kgatthile ka mebala e merabaraba. Bangwe bare re bina ttwu, bae bona ya kwa nokong bangwe bare re bina kgomo ba uttwa ge mafshui awene le dinama tsa wena di le monate, bare re bina kgomo.

Diohaba tse ke diohaba tsyo Merafe ye e dirilweng ke tswana Molefatsheng la Bokoene.

4. Rona Batlokwa ge re ipitsa Batlokwa re dule mo Bafurutsheng re se bantsi ke ye re ipitsa Batlokwa Babina ngkwe kgosi ya rona ge go busa kgosi Morare ge retswa moba kgosi Modisa Ratsholetsa noko ya madikwe re tsena ka motsana ya ~~xxx~~ letthakeng ra a ga teng Rafuduga teng ra aga Mmudungwane thaba e e bidiwang moreteletse ro fitlhela maratswana leina ke bakgothu ra ba Bolaya le rona ba re bolaya ra' ba ntsha mo teng kgosi Morare a tsetse kgosi Molefe.

Bafuduga teng thabeng ya moreteletse ba ya go tsena ka phatana ya ntsyedimane gatwe kajeno ke elephant's neck phata ya dittwu ba ya mantswe mantswe masoyu mo moreteletse bantsiwa ke ge yare gorobetswe gosigo Bakgothu banna mo dikgageng ere gerobetsoe botte balale bakonopa motse ka-matlapa bosigo safulusa Batlokwa ba ya mantswe kwa mantswe mantswe masweu kgosi Morare a swa ga busa kgosi Molefê, Molefê ~~xxxxxxx~~ atsala kgaodi kgosi Molefê a fuduga kwa mantswe masoyu a fudusiwa ke mantswe gotthôka temo gopitlagane ditha' bana a ya go aga Tlokwe bare Mooi-rivier mme Molefê aswa.

Kgosi kgaodi a busa mo Tlokwe kwa Mooi-rivier a tsala molefe wa bo bedi yare ge kgaodi aseno go godisa malefê le monnawe Mmo-Lefane a banyadisa Basadi a bantsha mogae kome Phato are ba ea godisa dikgome o aba isa lefatsheng le le bidioeng Dite puô engwe yare nare-nageng, Bannateng le dikgomo gatwe baila dikgomo.

5. Gore batsholêlê banateng merakeng ge bale kwo kgosi le monnawe Molefane bare are eng gae godumedisa kgosi ka pina e Ntate ane ae opela battoga baopela pina bare ~~xxxx~~ aryeng aryeng Mmudungwane geba tsena gae Rraabo ge a uttwa pina yo akgalema ba bwela Dite na re nageng, gapê aryeng godumedisa kgosi ba bwela baya gapê baopêla bare aryeng aryeng Mmudungwane Raabo ge auttwa ba opêla a ntsha matona ega gwe are balelekeng babwele kwa ba tswanteng ba bakoba Molefe le molefane ~~xxxx~~ babwele gae.la boraro baya baopela Rabwaga lefâ thata are ~~xxxx~~ baryeng lere gaketthole ke lebatla kapingyo lyeopêlang ge ba bwa la borara ba batla ~~ix~~ lyano bare Ntataarono ore ko bile are ipatleleng motse wa rona barialo.

Morena Molefe a tsala ngwana ammitsa are ke kgosi marakadu, ga ke tthole ke bina knwe ke bina Thaka du ge-ke bina Thakadu ke agêla motse mo mesimeng ya dithakadu, kgosana Molefane baseka ba batthwana le kgosi molefe molefe attogela mogolwoe molefe, atshêla noka etshetlha Lekwe a ya thaba 'ntsho lefatsheng la kgosi Moshweshwe.

Kgosi molefe aswela kwa Dite nare-nageng ga busa kgosi morakadu kgosi morakadu atsala kgosi Mosima are ke mosima wadithakadug kgosi morakadu a swa Mosima a busa Dite nare-nageng.

6. Kgosi mosima a feduga aya atsena kadithaba Tsantsyedimane elephant's neck yare alemo khudugeng atsala ngwana ammitsa are ke Tsela kaatsale Tswe motseleng are ke khuduga ba ya batsena Thabeng e ebidiwang mankwe Pilansberg. Kgosi mosima aswa ga busa kgosi Tsela kwa mankwe.

Kgosi Tsela a atsetse Monageng Tsela aswa gabusa kgosi Monageng mo mankwe monageng a tsala Matlabana, Monageng aswa. Kgosi Matlabana abusa mo mankwe abusa teng atsetse kgosi Mokgwa, Matlabana aswa, kgosi mokgwa afuduga aga moitlho lanoga ge agile teng morafe ya ga gwe ya lema masimo moseja ya noka ya kgettheng Elandsriver ge pula x ena basadi baile masimong noka etle e ba kgaoganye lebana ba bganyang batlhoke bommaabô bake sa noka ~~te~~ gotlala kgosi Mokgwa aswa.

7. Kgosi Taukobong abusa moittholanoga, kgosi Taukobong ka ge a tshwenngwa ke noka ya kgetleng ke gathibela basadi masimong. Batthako бага kgosi Leêma ba bina Ttou ba be baagile modi thabeng tsa Pilwe, kgosi Taukobong a bolotsa nwa eya golwantsha Batlako бага kgosi Leêma a bathuba montsweng la pilwe a baphatlalatsa teng, kgosi Taukobong afuduga kwa ittholanoga a ya go aga kwa Pilwe a busateng a tsala makaba le monnawe Malefe ngwano o mongolo kgosi Makaba aswa a ise a buse a tsetse kgosi Bogatsu. Kgosi Taukobong aswa a letelangwana wangwana kgosi Bogatsu abusa mopilwe a tsala kgosi gyabusa. Kgosi Bogatsu a bolotsa mephato ye rmolea merakeng yakgosi Sekete a Ramorwa a barya are yang merakeng ya Bafokeng lye

gofagola dipôô tsa bona tse dintle le tlogele tse di maswe.

Mephato ya dira jalo kgosi mosetsane sekete a ra morwa kgosi ya Bafokeng abolotsa nwa ~~x~~ aya golwana le Batlokwa a batthasela magwe Batlokwa bafenya Bafokeng ba tshwara kgosi ya Bafokeng Kgosi Sekete Bammolaya Bafokeng batshaba ba bwela ga bôna kgosi basena nayo Battokwa baebolaille. Kgosi Bogatsu Bakgaogana Molefe aya kolontwaneng gatwe grootfanteng a fitthela go agile morafe ya mogapana ~~x~~ a o thuba a gateng a busa teng. Bogatsu a swela mopilwe ngwana kgosi afuduga Pilwe aya marotodi gatwe Beletefanteng agateng

8. morena kgosi abusa mo maroteli ge abusa one a rata dinpuo gofeta go rata motho a rata ~~fxg~~ gofa basadi digo a sa rate banna morema kgosi atsala kgosi matlapeng lemonnawe Feshaga wa ntlu e potlana enye.

Kgosi gya busa momarotodi galwa nwa gangwakotse kgosi Sebego a makaba a lwana le kgosi motswasele a legwale balwela lefatse kgosi sebego kwele tsala ya marena kgosi ataletsa Batlhokwa go mothusa Batlokwa ba ya gothusa nwa ya bololela ga Motswasele alegwale yalwana ga motswasele Motswasele afenya ~~mgmgmg~~ bagangwa-ketse le Batlokwa kgosi motswasele a Tshwara kgosi ya ~~B~~ Batlokwa morena kgosi amolaya Batlokwa bakua mekgosi baidumela ge Bakwena batshwara kgosi ya bona bare mmolaeng ga a retsholapila abitse dinpue abitse basadi ke kgosi ya dinpua ke kgosi ya basadi ba motsha bela kaane a sa buse pila nwa ~~mm~~ ya bwela gae mo rotodi ya batlokwa banoketse bya gae kange kadritlhong Bafentswe ke kgosi motswasele kgosi ya batlokwa Bakwena ~~bx~~ baebolaetse kwa dithabeng dibidiwa bosoela kgosi lekajeno. Batthokwa gabusa kgosana Leshaga asalemonnye kgosi matlapeng ge Leshaga abusa, atthaselwa ke

9. matebele. anta abidiwang mathe jana balwana Leshaga afenya ~~mxmx~~ matebele la bobedi alwana le Bakwena Bamodimosano anonyana etswamafyi afenya бага modimosana atshwara kgosi ya bona ebidiwang Mmadintsi. Batlokwa baseka ba mmolayu Bamolisa aya gaabo Bamodimosana baidumela ntog yo ene elwela noka ya kgetleng nwa ya fela Batlokwa baboya balwana le bakgatla ba ga kgosi Pilane balwela phataneng ya mogottwe lenoka yateng ye bidiwang megata

Leshaga a ba feny a gapa karolo yo Gotloga Polomitfanteng goya dithabeng Tsamankwe ke lefatshe la batlokwa. Kgosi leshago afuduga aelba north-west yega. Kgosi sebetwane kgosi e kgolo matlapeng asala dithabeng tse dibidiwang moreteletse ka di ntog ge matebele a tsena mo no Transvaal matabele afeta kgosi Matlapeng agile mo Letthakeng afuduga Letthakeng aya moreteletse gatwe Ritefanteng. agateng kgosi matlapeng atsala Gaborone le monnawe Sedumedi baka swo kege maburu atseng mo Lefatseng la bokone le Transvaal meburu batla batswa. Koaga bona barakana le matebele le bona maburu

10. ba faletse ~~kw~~ kwa ba tswang teng le bona batsile gwipatlela manna lefatseng la batswana matebele a bolaya batswana le Batswana ba bolaa matebele ma Zulu a bolaya maburu maburu maburu a bolaya ma Zulu yanna dintwantwa matebele bafetela kwa tlase ga k dinoka bareke kwa bolwai Bolawane kwa north-east baya go agateng kgosi ya mazulu moselekatsi morwa Matsobana atswa Zulu Natala gematebele gematebele asenogofeta maburu a sale a tshwenyana le batswana lefatseng leno Batlokwa erile ge ba bona le tshwenyo la maburu kgosi matlapeng afuduga aya lefatseng labokwena aya go aga lefatseng la kgosi Sechele amotswasele anna dingwaga dile 16 ba sautlwane le bakwena a bwela afudugateng baya di Thabeng dibidiwa Tswenetswene lefatseng la Transvaal ba Agateng go busa kgosi yabatllokwa, kgosi matlapeng abusa dingwaga dile 12 motswenetswene a swela Teng ge Bakwena batthabana l Bakgatla a nontse athusa ba kgatla ntwayo ya bakwena ba ga Sechele gaema kgosi Gaborone a busa tswenetswene kgosi Gaborone abusa dingwa dile 6 a fudu ga aya notwane Bechwanaland lefatseng la bokwena Ba ~~kgwngngng~~ kgaogana le monnawe Sedumedi bana bantto dianyatsele Sedumedi abwela aga maropeng letthakeng abusateng kgosi Gaborone abusa notwane a tsetse molefe sedumedi atsala kalafi Gaborone le monnawe Sedumedi gaba kgaogana kantwa baile ba se ka ba utlwane ka mafoko ba kgaogana eseng ka marumo kgosi Gaborone le monnawe Sedumedi gebantse bakgaoganye baile ba bwana go kga tlhanya metse Gaborone are ago kopane bana batle mopele gale kgotla ba Tswara gona kamabogo metse etlabe ekopanye ba ya mole kgotleng lefokolare molefe Gaborone le kalafi sedumedi emang kadi nao le kopanye metse yabona kalafi aema

molefe agana are ena gabatte gore metsyekopane are kglafi
 otswanetse go busa ba gagwe are enega batte kalafi le kgotla la
 raya molefe a o nela kalafi borena are ye aya go busa ba gagwe ba
 garaagwe ke kgaogane are gabatle kopano ~~mming~~ molefê agana jalo
 mopele gapitso Caborone ~~ny~~ ayma are kalafi mogolo o o gofile
 boswa lewena itsware thata o buse bogosi bagago molefe abuse
 bagagwe motefe are okwale pampiri ya gago o kgosi esele lyene ke
 12. kgosi esele puo e entse ka ngwaga wa 1910 kgaogano molefe le
 kalafi ka melao yabotswana melao ya Batlokwa ke kamolao ya kattolo
 ya marebana le kau ge lesantse mosatsana Rago mosetsana duelo ke
 dikgomo tse 6 kapa 8 kapa 9 bofelo ke 10 ene mosetsana aseka attape
 ka metsi le gapomiwe moriri motthogong eagagwe gore botte bammone
~~h~~ gegsenyegile. Molao wamatto ge monna akatsala ngwa na monttong
 ya monna omonwe ke molato attaduela monantto dikgome tsepedi gongwe
 diletharo gemonna a ka Tshwara monna o mangwe eagagwe modikobong
 o a molaea ke molao molao wa dipolano ge motho abolaile o mongwe
 kaselepe seogotseiwa ~~kh~~ lyene abdawe ka sona kampo thipa jalofela
 kampo Thobane ~~ky~~ lyeona etlammolae kampo letlape leno letta tsewa
 lemmolaya kampo olomile omongwe kameno lyene go mokgaela ~~m~~
 namangwe yammele lyole otta bidiwa atla go motlosa nama yo ye
 tlositseng melao yaba tswana ge kraabo ana le leruo ge aswa leruo
 letlajea ke bana ba basimane basimane kebona baja boswa eseng
 basetsang Basetsang ~~ky~~ baja ba mmaabo ge a sule di thotwana le
 13 dipitsana le dikobo ke tsona bosoa ba bana babasetsana ntlo kya
 ngwana wa morago wa mosetsana Rarahtate gya tsetse bana ba basimane
 o ba battela basadi abanyadise ka di kgomotse 5 kapa tse 8 kapa tse
 10 mosadi wa ntle wa ngwana o battiwa ke Rraagwe lemmagwe ka
 batswana ba nyala basadi balebantsi babangwe baipattelwa kemosimane.
 Molwa wa batswana ge mosetsana akaikga tthenya le mosimaneamosenya
 atsala ngwana kampo a mo kgorisa marebana mosetsana ga attape ~~k~~
 kametsi le motthogong ga pomiwe moriwi gore baba ngwe ba mmone ge
 asenyegile ga se motho le setlhako ga serwale modinaong
 atsamayafela. Barraetsho diro yabona ~~ny~~ enyele gobetta megopo
 ejelang fa lapeng le ~~kh~~ gobetla dikika tse dithugang mabêlê
~~ny~~ ajewang le gosega dikobo tsa dinku tsa bosigo le

S. 168

7.

K32/19

7*

14

tsamotskegare lemesese yabasadi logore ge ba sena goja babina
liping batsoletsa matsogo. Kwago dimo gatthôgô . Molwa wa motho
abolaile omongwe asiwe kwa kgosing lyene a bolawe gyalomile omongwe
a mokgaola le tsogo lyene wisiwa kgosing lyene a kgaolwa letsogo
jalofela molao wa mantto gemonnar omongwe a karo bala le mosadi wa
omongwe amofitthela monttong wa gagwe wa molaya aswe gape ge monna
o mongwe aka tsalo ngwana le mosadi wamonna o mongwe otlala duela
di kgomo tse 2 kampo 4. Ditiro tsabasadi, baloga ditlatlana baloga
meseme legogo le lyadiwang lego apya dijo legoga metse kwa dinokeng
le gobopa dipitsa tsyo digang metsi a nowang. Molao wa ~~gontswa~~
goutswa ge monna autsweditse motho kattolo ke go kegotswarwa
abesiwa mabogo mo mollong afisiwa kamollo mabogo a supudiwa
moleupeng lo mollo mosadi wa setswana ojala mabele ka petlwana kwa
masimong a bwele a tlhagole bojang mo mabeleng aba akotule mabele
a bwele a ~~itwe~~ itye ka thobane a bwele a ollele mosefalaneng a se
bopile kammu.

Ke Khutlafwo tswarello Rona Banna badi ngwaga tse 76 Reitse
fwo tsedikwapele garediitse.

K. Chief K. P. Sedumedi kgosi yabatlo kwa letlhakeng
Elandsdoorns. F. Mabieskraal District, Rustenburg.